

SOCIJALNA ZAŠTITA NA PODRUČJU OPŠTINE

POSLIJE ZENICE, ZVORNIK JE DRUGA KOMUNA PO EFEKTIMA ORGANIZOVANOSTI

- ♦ Treba da znamo ne samo problematiku dječije i socijalne zaštite, već i kako se ona rješava?
- ♦ Ima li ljudi koji se neopravdano koriste sredstvima zaštite?
- ♦ Naša opština ima 250 notornih alkoholičara

Samoupravno organizovanje svih oblasti života na našem području sada se ostvaruje i u oblasti socijalne i dječije zaštite. U uslovima i do sada smišljene, stručne i dugoročne politike naša opština bilježi vrijedan uspjeh. U pogledu organizovanosti na samoupravnim osnovama, praktično, poslije Zenice smo druga opština koja će samoupravno rješavati ovaj problem.

A kakav je sada problem?

Nisu mala sredstva namijenjena za ovu zaštitu, ali njih nikad dovoljno. Uslovi života u prošlosti; nerazvijenost sela, posebno u ekonomskim i kulturno-higijenskim uslovima, ostavljaju velike tragove. Ipak, ti se tragovi i zatiru. Nažalost, ima još uvijek pojedinaca koji su »našli posao u socijali«. Takvih ima naročito u gradu. Tih sredstava ima dovoljno za broj lica kojima treba pomoć. Isto tako kod nas se dužna briga posvećuje i žrtvama fašističkog terora.

Svuda, pa i kod nas, je problem smještaja i liječenja duševno bolesnih i za okolinu opasnih lica. Kod nas se povećava i broj notornih alkoholičara sa svim pratećim problemima. U 1971. godini imali smo 156, a



НАРОДНА
БИБЛИОТЕКА
ЗВОРНИК

u 1973. taj broj se popeo na 250. Ovdje je potrebna svestrana pomoć svih faktora. U 46 slučajeva kod ovih alkoholičara došlo je i do sukoba u porodicama, pa se 116 djece iz tih porodica dovodi u nezavisan polžaj.

Kad je riječ o djeci, čemu se posvećuje posebna pažnja, treba istaći da imamo i 34 slučaja nebrige očeva o porodici. To se posebno bilježi kod onih koji se zapošljavaju izvan Zvornika, odnosno u inostranstvu. U 1973. godini 50 djece stavljeno je pod starateljstvo, bez oba su roditelja, ili su ugrožena životom porodice.

Problem zaštite djece postaje sve više aktuelan, posebno one djece koja imaju određene poremećaje u fizičkom i psihičkom razvoju. Kod nas je zabilježeno 500 takvih slučajeva. Posebnim školskim odjeljenjima, u Zvorniku ima takvih devet, kao i škola van opštine, na specijalnim školama van opštine, na što se pomoći ovoj djeci da se osposobe za život.

I najzad, dodajmo, tu su i hronične pojave. U samom Zvorniku za jednu trećinu smanjen je broj raznih delikvenata, pa 1973. godine iznosi 19. Ali, karakteristično je da je na području Police utrostručen — 11 slučajeva. Na području cijele opštine tih djela je manje nego 1972. godine. Manje je i delikvenata među omladinom. Ali, karakteristično je da ove vrste prestupa vrše i djeca do 14 godina — ukupno 60 raznih prestupa, od čega 20 otpada na djecu čiji roditelji rade u inostranstvu.

Konačno, još dva podatka. Prosjačenje je kod nas najčešće »uvoz« iz susjednih opština. Obično petkom. Prostitucija se takođe registruje kao socijalni problem.

A. G.

RAZGOVOR SA DELEGATIMA ŠESTOG
KONGRESA SK BOSNE I HERCEGOVINE

STAMBENI PROBLEMI

U PRVI PLAN



НАРОДНА
БИБЛИОТЕКА
И АРХИВ
БИХ

Božo Radović, radnik u preduzeću »Standard« jedan je od pet delegata koji će predstavljati zborničke komuniste na VI kongresu Saveza komunista Bosne i Hercegovine. I njega smo zamolili da nam kaže o čemu bi želio diskutovati na Kongresu.

— O tome još nisam razmišljao. Ali ako bih govorio onda bih u svojoj diskusiji najviše pažnje posvetio problemu obezbjeđenja stanova za radnike i pitanju ličnih dohodaka — kaže Radović. Kad je riječ o stanovima onda prvenstveno mislim na svoju radnu organizaciju. Naime, više od tri godine ova radna organizacija nije kupila nijedan stan, niti smo radnicima davali kredite za individualnu stambenu izgradnju. Za ovu svrhu nismo imali sredstava, jer smo poslovali sa gubitkom. Da se sasvim malo izdvaja za ovu svrhu, prisutno je i u ostalim organizacijama zborničke komune.

Božo Radović smatra da



su još uvijek niski lični dohodci u komuni, pogotovu u ovoj grani u kojoj on radi. On smatra da u nekim radnim organizacijama radnici primaju i po 700 dinara mjesečno i da u nekim radnim organizacijama imaju visoke lične dohotke, a na drugoj strani druge sasvim niske.

— Znam da je teško uskladiti taj odnos ličnih dohodaka, ali sam za to da se najniži lični dohoci znatno povećaju.

GOVORILA BIL O



НАРОДНА
БИБЛИОТЕКА
ЗВОРНИК

PROBLEMIMA MLADIH

To je bio odgovor mlade nastavnice Novke Gradinčević iz Drinjače, inače delegata za VI kongres Saveza komunista Bosne i Hercegovine

Novka Gradinčević, rođena 16. januara 1950. godine, nastavnica je u Osnovnoj školi u Drinjači. Aktivno radi u organizacijama Saveza omladine i Odredu izviđača. Član je Saveza Komunista od 31. maja 1972. godine. Kad smo je posjetili zapitali o čemu bi govorila na VI kongresu Saveza komunista Bosne i Hercegovine ukratko je odgovorila: — O problemima mladih, značaju izviđačkih organizacija, kao i o nepovoljnom položaju žene.

— Živim i radim na selu — dodaje naš sagovornik. Uočila sam da omladini na selu nedostaje entuzijazam za rad na društveno korisnim akcijama, pa čak i kada treba organizovati kulturno-zabavni život. Pored toga osjeća se postojanje jaza između starije i mlade generacije, a razlog za to je u nerazumijevanju mladih od strane starijih. Mišljenja sam da sve društveno-političke organizacije treba da učestvuju u rješavanju problema mladih, a to bi bilo na način da se mladi uključe u društveno-politički rad.

— Kulturno-zabavni ži-



vot na selu, govorim o Drinjači, sveden je na vrlo malu aktivnost, na igranke prigodnim praznicima. Razloge treba tražiti, prije svega, u nedostatku povoljnih uslova za rad, kao i nedovoljne angažovanosti prosvjetnih radnika. Mislim da će se ovakva situacija popraviti u Drinjači izgradnjom Doma kulture — dodaje naš delegat.

Novka Gradinčević je aktivni član i u izviđačima. Interesovali smo se šta je privlači da radi u ovakvoj jednoj organizaciji?

— U izviđačima radim iz tri razloga. Prvo što sam prosvjetni radnik, drugo što sam mlad čovjek i treće što izviđači razvijaju tradiciju NOR-a. Mišljenja sam da se u ovu organizaciju mogu uključiti i svi prosvjetni radnici.

Milan JOVANOVIĆ

- ◆ Treba tiku i ka
- ◆ Ima rist
- ◆ Naš alko

Samo života n je i u o uslovima gorodne dan usp samoupr Zenice s pravno r

A kaka

Nisu zaštiti, a ta u proš ekonomsk ma, osta tragovi i pojedinac Takvih in va ima d pomoć. Is posvećuje

Svuda, štaja i lij linu opasn notornih a blemima.

PROBLEMI ZA OBEZBIJEĐENJE PROIZVODNOG PROSTORA U »STANDARDU«

KAKO NAĆI RJEŠENJE?



НАРОДНА
БИБЛИОТЕКА
ЗВЕЗДАРСКИ

Za kratko vrijeme i fabrika dječije obuće »Standard« suočila se sa još jednim problemom. Radi se, naime, o nedostatku proizvodnog prostora koji za sadašnje uslove predstavlja teškoće u većoj proizvodnji obuće.

Sadašnji proizvodni prostor iznosi samo 1.500 kvadratnih metara, a koliko je prisutan ovaj problem govori i činjenica da »Standard« nema ni jednog metra skladišnog prostora za svoje proizvode. Na drugoj strani radna organizacija nije u mogućnosti da poveća društveni standard radnika; da obezbijedi društvenu ishranu, sportsku rekreaciju i sl.

Ipak, kolektiv ove mlade radne organizacije razmišlja o ovom problemu. Traže se najbolje mogućnosti kako i na koji način što prije riješiti ovaj problem. Već postoje neki planovi. Jedan od njih je da se sadašnja tvornica proda nekoj zainteresovanoj radnoj organizaciji kako bi se izgradila nova zgrada za fabriku. Za sada to su samo želje, ali posljednji razgovori idu u prilog da bi se i ta želja vjerovatno realizovala. Ukoliko bi došlo do ovog, onda bi po jednoj varijanti bilo obezbijeđeno 3.400 kvadratnih metara prostora, a po drugoj 4. hiljade.

Ukoliko bi se ovo realizovalo svakako bi se uslovi rada u »Standardu« znatno poboljšali, a došlo bi do veće proizvodnje i mogućnosti zapošljavanja većeg broja radnika. Da li će se ova zamisao realizovati još je neizvjesno, ali je sasvim sigurno da se izlaz iz sadašnje situacije mora naći.



SUSRET U »ALHOSU«

PROIZVODE

ISKLJUCIVO

ZA IZVOZ



НАРОДНА
БИБЛИОТЕКА
ЗВОРНИК

◆ Tradicionalna julska nagrada zborničke opštine dodijeljena »Alhosovom« pogonu u Karakaju

Na sjednici Opštinskog sabora Zvornik, polovinom prošle godine, tradicionalna julska nagrada od 3.000 dinara dodijeljena je »Alhosovom« pogonu u Karakaju. Taj korak nije nikog iznenadio u donjem Podrinju. Konfektionari odavno postižu vanredne poslovne rezultate.

Kada smo neki dan posjetili Pogon konfektionara, koji ima status OOUR, doznali smo, prije svega, da je ne tako davno snabdjeven najmodernijim šivaćim strojevima i parnim presama. Ova nestrojenja rade tiho, bešumno tako reći.

— Mašinama rukuju uglavnom radnice. Ima ih 250 i rasporedene su u dvije smjene. Za posao su se osposobile na dužim kursevima. Sve su one, inače, veoma mlade. Žive u Zvorniku, Malom Zvorniku, Karakaju, Brasini, Tršiću i drugim mjestima zapadne Srbije i istočne Bosne — reče nam poslovođa Abdulah Mujić, napominjući da se naročito ističu Stana Pisić, Lutvija Ćorić, Koviljka Kojić i Fatima Šutrović.

Pogonu u Zvorniku »Alhos« je dodijelio osoben zadatak: da proizvodi isključivo sakoe za jednu zapadnonjemačku firmu. O tome Mujić veli:

— Nijemci dovezu iskrojen materijal, konac, dugmadi i ostali pribor, a mi to sve samo posašivamo. Godišnje proizvedemo preko 100.000 sakoa. Ekonomičan je ovaj rad.

Strani kupac je zadovoljan artiklima koji mu se isporučuje. Rekli su to mnogo puta njegovi predstavnici, ovdje, u Pogonu, gdje preuzimaju robu.

— Feleričnih sakoa je znatno manje nego što je dozvoljeno — ponosno naglašava poslovođa Mujić, pa dodaje: Bili su Nijemci naumili da nam avionom dopremaju materijal i avionom odvoze ono što proizvedemo, ali je njihovu namjeru poremetila energetska kriza.

Produktivnost u »Alhosovom« pogonu je u neprekidnom porastu. Otako su obezbijedili nova, svijetla zgrada i savremene mašine, dakle, u tri posljednje godine — udvostručena je i sada je na evropskom nivou.



U odgovarajućoj srazmjeri su rasle i zarade. Lani su se kretale uglavnom između 1.200 i 2.000 dinara. Nije to mala suma, za ove uglavnom siromašne djevojke koje su do juče, tako reći, sanjale o tome da imaju vlastiti dinar u džepu.

Nedavno su u »Alhosovom« pogonu sačinili plan uspona u ovoj godini. Za nove poduhvate trebaće nova radna snaga. Na kursu već osposobljavaju za proizvođače oko 50 djevojkica. Njihova želja da sjednu za šivaći stroj vjerovatno će se realizovati uskoro, naravno, ukoliko inostranom kupcu ne prouzrokuje nove nevolje tekuća energetska kriza.

PRIJEM PENZIONERA

Trgovinsko preduzeće »Velepromet« već treću godinu organizuje prijem penzionera na izmaku godine. Tako je učinjeno i u prošloj godini kada je na ovom prijemu bilo 55 penzionera. Tom prilikom Mustafa Kamišalić, direktor radne organizacije govorio je o mogućnostima razvoja »Veleprometa«. Svojim bivšim radnicima uručeni su i novčani pokloni u iznosu od po 500 dinara.

Inače i druge radne organizacije na kraju godine organizuju ovakve slične sastanke sa penzionerima.

Na slici: Sa prijema penzionera u »Veleprometu«.



НАРОДНА
БИБЛИОТЕКА
ЗВОРНИК





»VELEPROMETU« POTREBNI SAVREMENI MAGACINI



НАРОДНА
БИБЛИОТЕКА
ЗВОРНИК

Trgovinsko preduzeće »Velepromet« u Zvorniku razvijalo se meteorskom brzinom. Naročito velike uspjehe postiglo je poslije integracije sa sarajevskim UPI-jem, prethodne godine. Sada ima oko 60 prodavnica u mjestima na obje obale Drine. Promet je skoro udvostručen.

Planovi »Veleprometa« veoma su ambiciozni. No, njihovu realizaciju uveliko ometa nedostatak magacionskog prostora. Roba se trenutno čuva, do ekspedovanja u prodavnice, skoro u dvadeset malih i nefunkcionalnih prostorija, kojima su se uglavnom koristili predratni trgovci. To uzrokuje velike gubitke. Da bi se kamion napunio artiklima, potrebnim nekom dućanu, mora se skoro cio dan pomjerati od magaze do magaze.

— Utvrdili smo da nam nedostaje oko 5.000 kvadratnih metara magacina. Kada bismo ih imali, mogli bismo odmah uvećati promet za 50 odsto — kaže Mustafa Kamišalić, direktor »Veleprometa«.

Kolektiv Preduzeća odavno je počeo da razmatra mogućnosti rješenja ovog akutnog problema. U obzir su uzete tri solucije: izgradnja magacina u Karakaju, proširenje postojećeg prostora u Malom Zvorniku i čekanje na eventualne magacine UPI-ja u Zvorniku.

— Lično sam za to da UPI ovdje podigne magacine iz kojih bi snabdijevao robom sve svoje prodavnice u podrinjskom području, pa i naše, naravno. To bi bilo najidealnije rješenje za nas i UPI — naglašava direktor Kamišalić.

Magacin u Malom Zvorniku gradio bi se uz postojeći istorodni objekat od 1.200 kvadratnih metara, koji je »Velepromet« nedavno kupio od tuzlanskog »Metal-impeksa«. Za sada su, međutim, mali izgledi da će se ova zamisao moći realizovati, jer su Malozvorničani nagovijestili da će na tom mjestu podići neke administrativne zgrade.

Što se tiče Karakaja, magacini u njemu gradili bi se ukoliko se ne obezbijede drugdje. Projekat prostora u ovom mjestu gotov je poodavno. Površina pod krovom od 4.500 kvadratnih metara koštala bi preko 10 miliona dinara.

Bilo kako bilo, »Velepromet« više ne može čekati. Akutan problem pomanjkanja deponija moraće se početi rješavati još ove godine. U protivnom, ekspanzija Preduzeća uveliko će biti usporena.

H. Z.

DESET GODINA ŠPER PLOČE

Pred kraj prošle godine kolektiv fabrike »Šperploče« na skroman način proslavio je desetogodišnjicu svog rada. Svečanosti su prisustvovali i Derviš Alić, sekretar Sekretarijata opštinske konferencije Saveza komunističke Opštine Zvornik i Ljubisav Jakšić, predsjednik Opštinskog sindikalnog vijeća. Najstariji radnici a njih je 360, dobili su za svoj dugogodišnji rad po časovnik.

Na ovoj skromnoj svečanosti govorio je inženjer Dragoslav Acimović, direktor Osnovne organizacije udruženog rada. On je istakao da je fabrika počela da radi sa 350 radnika koji su proizvodili 6.500 kubnih metara šperploče, a danas ova radna organizacija ima 800 radnika i proizvodi 15.000 kubnih metara šperploče.

M. ZEKIĆ

IZ »STANDARDA«

PRODATA POLUGODIŠNJA PROIZVODNJA

Fabrika dječije obuće »Standard« može se zaista pohvaliti da je jedina radna organizacija koja je na samom početku godine uspjela da nađe sigurnog kupca za svoje proizvode. Skoro cjelokupna proizvodnja za prvo polugodište već je prodana. Prodato je oko 120.000 pari obuće u vrijednosti od 15 miliona dinara.

Pored toga ova radna organizacija na tržište Švedske, Danske i Austrije isporučuje veće količine obuće.

žsaei'godiwruENI

OBAVIJEST



НАРОДНА
БИБЛИОТЕКА
ЗВОРНИК

Obavještavamo zainteresovane građane da se upis i učlanjivanje u Narodnu biblioteku u Zvorniku, za 1974. godinu vrši svakog dana od 10 do 19 sati, osim subote i nedjelje.

Ujedno molimo sve bivše članove Biblioteke koji nisu vratili pozajmljene knjige da to učine najkasnije do 31. januara 1974. godine.

RAD ENIGMATSKOG KLUBA

POČETAK KOJI OHRABRUJE

U Zvorniku postoji Enigmatski klub »Simon Racković« koji je osnovan 25. marta 1973. godine. To je treći samostalni klub ove vrste u Jugoslaviji. Na osnivačkoj skupštini, pored zvorničkih enigmata, bili su prisutni gosti iz Smedereva, Žarkova i Niške Banje.

U proteklom periodu Klub je postigao nekoliko značajnih rezultata. Izradio je članske kartone i pristupnice. Zatim je uredio podlistak »Oštroumlje« koji uskoro treba da izađe u beogradskoj »Enigmi«, a najznačajnije je to što je organizovao »Enigmatsku izložbu«. To je, da ujedno napomenemo, prva izložba takve vrste u našoj zemlji, a po svemu sudeći i u svijetu. Izložba će postati tradicionalna, tako da će se već ovog ljeta na njoj okupiti i velik broj enigmata iz cijele Jugoslavije. Već se radi na izradi programa i konkursa za izložbu.

Sve ove rezultate Klub je postigao upornim i samoprijegornim radom svojih članova bez ikakve novčane pomoći.

Momentalno se radi na prikupljanju i sređivanju radova za pokretanje prvog enigmatskog lista u Bosni i Hercegovini. Što se tiče započetog rada oko izdavanja lista, izgleda da će proći dosta vremena dok ugleda svjetlo dana, jer Klub ne može da iznađe novčana sredstva.

Uprkos poteškoćama koje prate Klub (jer nema ni prostorije) njegovi članovi su optimisti i vjeruju da će istrajati u svom radu.

V. KRSMANOVIC



PRIMJEDBE NA NACRT ZAKONA O UDRUŽIVANJU ZEMLJORADNIKA



НАРОДНА
БИБЛИОТЕКА
ЗВОРНИК

ZA VEĆU SOCIJALNU SIGURNOST ZEMLJORADNIKA

- ◆ Potrebno je detaljnije razraditi poboljšanje društvenog položaja zemljoradnika
- ◆ Neki oblici udruživanja zemljoradnika mogu poslužiti formiranju grupa sličnih »GG« preduzeća

Na zajedničkoj sjednici Sa vjeta za poljoprivredu Skupštine opštine, Komisije za selo Opštinske konferencije SK-a, Sekcije za poljoprivredu i selo Opštinske konferencije SSRN, Izvršnog odbora Društva poljoprivrednih inženjera i tehničara i predstavnika Poljoprivredno-industrijskog preduzeća »Zvornik« razmatran je Nacrt zakona o udruživanju zemljoradnika. Učesnici skupa dali su dosta primjedbi i prijedloga na ovaj dokument. Oni smatraju da Nacrt zakona o udruživanju zemljoradnika nije dosljedno razrađen, jer koncepcija o poboljšanju društvenog položaja nije nijednim članom konkretizovan. Na drugoj strani Zakon o zdravstvenom osiguranju i dalje predviđa zdravstveno osiguranje zemljorad-

nika na bazi katastarskog prihoda, a ne na bazi ostvarenog dohotka, postignutog rada i sredstava sa nekom organizacijom udruženog rada.

Prijedlog za Nacrt ovog zakona iz Zvornika ogleda se i u tome da se jednim ili više članova budućeg Prijedloga zakona reguliše društveni položaj zemljoradnika udruženih sa organizacijama udruženog rada, ili organizovanog u zadrugama, da im omogući ostvarivanje potpunog zdravstvenog i penzionog osiguranja kao što ga imaju i radni ljudi organizacija udruženog rada sa kojima se zemljoradnici udružuju. Regulisanjem ovih pitanja, stoji u primjedbi iz Zvornika, stvaraju se uslovi za veću socijalnu sigurnost zemljoradnika i otvara perspe-

ktiva da na posjedu ostaju i dalje oni koji za to imaju realne uslove, a koji su danas spremni da napuste posjed i njegovo iskorišćavanje prepuste stihiji.

Predloženo je, takođe, da se preispita postavka Glave III pomenutog Nacrta za kona (članovi 28-31) jer postoji bojazan da ovakvi oblici udruživanja zemljoradnika mogu poslužiti formiranju grupa sličnih GG preduzeća. Radi se, naime, da je Nacrtom zakona rečeno koliko se poljoprivrednika može udružiti. Tako, na primjer, i pet poljoprivrednika iz jednog sela ili zaseoka može formirati svoju organizacionu jedinicu u cilju povećanja proizvodnje i organizovanog nastupanja na tržištu.

ROČEVIĆ:

MJESNA ZAJEDNICA ZA ROČEVIĆE I PADINE

Diskusije na Nacrt statuta opštine Zvornik i na Nacrt statuta mjesne zajednice u podružnicama Socijalističkog saveza već su završene. Sastanci su bili dobro posjećeni. Nekih naročitih primjedbi na ova dokumenta nije bilo. Među tim jedan prijedlog privlači pažnju. To je prijedlog građana Ročevića i Padina da se izdvoje iz postojeće mjesne zajednice i formiraju svoju mjesnu zajednicu.

U ova dva mjesta već je formiran i inicijativni odbor koji ima zadatak da izvrši sve pripreme za formiranje Mjesne zajednice.

N. PERIĆ

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

Pri Osnovnoj školi »Petar Kočić« u Kozluku otvoreno je odjeljenje za osnovno obrazovanje odraslih. Nastavu pohađa 45 polaznika. Kandidati pohađaju V i VI razred.

N. P.

NOVA SKELA NA DRINI

Na Drini kod Kozluka počela je da radi nova skela vlasnika Milojka Miloše

vića iz Banje Koviljače. temu skela na Drini. Njena Skela na ovom mjestu počela da radi; ravno poslije tri godine od kada se dogodio dila teška tragedija na Drini u kojoj je izgubilo život deset lica.

Nova skela je primljena od strane inspekcije. Riječne plovidbe iz Beograda i druga je po kvalitetu, sigurnosti i opremljenosti u skladu s temu skela na Drini. Njena nosivost je preko 700 kilograma.

N. PERIĆ

ISKUSTVA

ZAŠTO SLUŽI RADNIČKA KONTROLA?

Bez ikakvih dopuna, objavljujemo zaključke Radničke kontrole »Univerzala«.

Komercijalna služba da izradi upustvo kojim bi se regulisala otprema materijala iz magacina... da se razmotri pitanje isplate naknade koja se daje rukovodiocima radilišta, koja se sada isplaćuje pojedincima i po 400 dinara, a istovremeno nikakvom odlukom nije regulisano... traži se uvođenje zabrane da se kamioni parkiraju pod teretom ispred stanova naših vozača, nego isključivo u preduzeću... od službi uprave preduzeća traži se podatak o isplata sredstava namjenjenih za reprezentaciju, pregled isplata upotrebe privatnih vozila za službene svrhe, pregled isplaćenih LD u onim radnim jedinicama koje su poslovale za devet mjeseci sa gubitcima... traži se izvještaj o ispostavljanju radnim naizmjenicama za vršenje usluga privatnih lica...«

Nije ovo, svakako, recept šta treba da radi radnička kontrola. Ali, složimo se, da i ovakav recept neće — škoditi.

UPIS U SUDSKI
REGISTAR

SVI NA VRIJEME



НАРОДНА
БИБЛИОТЕКА
ЗВОРНИК

U osnovnim organizacijama udruženog rada kasni rasprava o Nacrtu statuta opštine Zvornik

Sve osnovne organizacije udruženog rada u Zvorniku koj opštini, a njih je 27. na vrijeme su podnijele prijave za upis u sudski registar kod Okružnog suda. Tužila-rečeno je na zajedničkoj sjednici Predsjedništva i Sekretarijata Opštinske konferencije Saveza komunističara. Međutim, upisivanje osnovnih organizacija udruženog rada u sudski registar samo je jedan korak u pravcu primjene novih ustavnih načela, jer se važni poslovi tek nastavljaju.

Na pomenutom sastanku u Zvorniku bilo je dosta riječi o toku rasprava na Nacrt statuta Opštine i mjesnih zajednica. Tom prilikom je rečeno da se o ovim dokumentima već izjasnilo dvije trećine članova Socijalističkog saveza, ali u isto vrijeme rasprave o Nacrtu statuta opštine kasne u osnovnim organizacijama udruženog rada. I pored toga smatra se da će rasprave biti završene o predviđenom roku.

MANJI POREZI ZA LIČNE DOHOTKE

Skupština opštine Zvornik prihvatila je odluku o izmjenama stopa poreza iz ličnih dohodaka iz radnog odnosa. Dosadašnja stopa smanjena je sa 2,25 na 2 odsto. Sa smanjenjem ove stope smanjiće se opterećenje radnih organizacija u ovoj godini u odnosu na prošlu za oko 400.000 dinara.

BIĆEMO NAJBOLJI



НАРОДНА
БИБЛИОТЕКА
ЗВЕЗДАРА

Među prijavljenim u akciji »Tražimo najbolji omladin-ski aktiv« prijavio se i aktiv Saveza omladine Gornji Šepak. Ovaj aktiv u posljednje vrijeme postiže zapažene rezultate i njihov rad može poslužiti drugima za primjer. Mehmed Suljić, predsjednik i Bećir Hasanović, sekretar Aktiva, mlade pokreću u akciju i kako su nam izjavili provode je onako kako je i planiraju. Inače Aktiv broji oko 150 omladinaca. Sva omladina ima omladinske knjižice, a sasvim je mali broj onih koji nisu uključeni u rad omladinske organizacije.

Kad su ovako organizaciono sređeni onda sasvim si-gurno nije teško ni organizovati razne akcije. Do sada su izvedene dvije, na uređenju puta, dok je glavna preoku-pacija bila osposobiti igralište za svoj fudbalski klub. Ova-kvih akcija bilo je ukupno 4. Međutim, ovdje su navedene samo one akcije gdje je organizovano dolazilo od 20 do 30 omladinaca.

Kulturno-zabavni život odvija se kroz dobro priprem-ljene priredbe i igranke. Priredbe ne održavaju samo u svom mjestu već su do sada gostovali sa svojim programom u Kozluku, Trnavi i Dragincu. Održavajući priredbe u drugim mjestima, ne samo da afirmišu svoje članove i svoj Aktiv, već postižu i dobar finansijski efekat.

Omladinski fudbalski klub postiže dobre rezultate u Opštinskoj ligi. Na kraju jesenje sezone zauzeo je četvrto mjesto što je dobar uspjeh obzirom na uslove pod kojim se takmiči. Povremeno se održavaju i Kup takmičenja u fud-balu.

Što se tiče predavanja, u odnosu na ostale aktivnosti, ona su izostala. Jedino se održavaju iz oblasti opšte-narodne odbrane. Na njima je zastupljena i ženska omladina. U za-jednici sa drugim društveno-političkim organizacijama, ak-tiv Saveza omladine Gornji Šepak nastojeće da osim pre-davanja iz oblasti opštenarodne odbrane, organizuju i pre-davanja iz drugih oblasti.

Ovaj aktiv se može pohvaliti da je dosta učinio u pripremanju mladih za prijem u SK-a. Do sada je u Savez komunista primljeno 10 omladinaca, a ovih dana će se pri-miti još nekoliko.

To će biti jedan od glavnih i stalnih zadataka mladih iz Gornjeg Šepka.

Moramo napomenuti da veliku smetnju, u radu aktiva, čini nedostatak čitaonice. Moraju se uložiti veliki naponi da je dobiju, ali je neizvjesno koliko će u tome uspjeti. Sa ne-strpljenjem očekuju proljeće kada će nastaviti sa radnim ak-cijama oko uređenja svog mjesta.

I na kraju da kažemo i to da će omladina Gornjeg Šepka u našoj akciji, ako ne bude najbolja, onda će sigurno biti među prvima, bar su nam tako rekli.

Z. POPOVIĆ

DOSTA PRIMJEDBI – NA ORGANIZACIJE OD POSEBNOG DRUŠTVENOG INTERESA



НАРОДНА
БИБЛИОТЕКА
ЗВОРНИК

Pred sam kraj prošle godine odbornici Opštinske skupštine u Zvorniku razmatrali su, pored ostalog, informaciju o odnosima organizacija od posebnog društvenog interesa prema potrošačima svojih usluga. To se prvenstveno odnosi na trgovinske, stambeno-komunalne, saobraćajne, elektroprivredne i zdravstvene djelatnosti. U opširnom materijalu je rečeno šta se u ovim djelatnostima učinilo, a ukazano je i na ono što nije učinjeno, ili o čemu se nije vodilo dovoljno računa. Ovom prilikom izdvojićemo samo neke izvode iz pomenutog materijala.

★ Nosioi snabdijevanja, na području naše opštine, imaju objektivnih mogućnosti da odgovore objektivnim zahtjevima građana iako je skladišni prostor usko grlo njihove djelatnosti. Godinama se čine naponi da bi se ono otklonilo, ali za sada se nije uradilo puno. Na području opštine locirane su 94 trgovinske radnje, najvećim dijelom mješovite robe. Na svaku od njih dolazi po 660 stanovnika čija je kupovna moć povoljnija nego bilo kada. Zbog klasičnog asortimana roba građani nisu u mogućnosti da zadovolje jedan dio potreba. Neadekvatna snabdjevenost trgovine dovodi do odlivanja kupovnih fondova i nezadovoljstva građana što robu moraju tražiti na strani. Malo je trgovinskih radnji užeg asortimana i specijalnih namjena u kojima se mogu nabaviti odgovarajuće robe. Deficitarnost pojedinih prehrambenih artikala svakako je prisutna. Mesa, hljeba svih vrsta i hljebnog peciva nema u dovoljnim količinama.

★ Održavanje stambenih i drugih zgrada u društvenoj svojini nije u skladu sa potrebama korisnika, a samoupravljanje preko kućnih savjeta je na dosta niskom nivou.



Rekonstrukcija gradske rasvjete koštala je 1.300.000 dinara. Njeno održavanje nije u skladu sa obavezama odgovornih faktora. Osvjetljenje ulica je slabo, zamjena pregorjelih sijalica neredovna! Popravka stubova javne rasvjete je vrlo spora. Rezultat ovog je nedovoljna koordinacija između Komunalnih preduzeća i Elektrodistribucije.

★ Komunalna higijena grada i drugih naselja je na niskom nivou, a posljedica je nedovoljne angažovanosti komunalne službe. Smeće se odvozi nedjeljno, ili ga građani sami prosipaju u korita Drine i Zlatice na priobalni put i druga nedovoljena mjesta. Svemu ovom treba dodati neredovno čišćenje ulica, a periferne ulice i sokaci rijetko i nikako.

Gradsko zelenilo je zapušteno iako program ozelenjavanja gradskog područja postoji, ali se ne sprovodi.

★ Održavanje postojećih i izgradnja novih komunalnih objekata uslovljava se odgovarajućim materijalnim sredstvima. Godišnje se iz Budžeta Skupštine opštine Zvornik izdvaja oko 1.200.000 dinara u svrhe financiranja komunalne djelatnosti.

To su samo neki izvodi iz pomenute informacije. O čitavom njenom sadržaju vjerovatno će biti upoznati i građani. Svakako da građani o radu trgovinske, saobraćajne, stambeno-komunalne, elektroprivredne i zdravstvene djelatnosti moraju biti češće informisani. Tim prije što na ove djelatnosti, moramo priznati, ima dosta upućenih kritika.

KOLIKO JE INFORMISAN RADNI ČOVJEK ZVORNIKA?

♦ Mogu li se primjerom »Univerzala« koristiti i drugi kolektivi?

♦ »Glas sa Drine« i »Oslobođenje«, uz informisanje u kolektivu, čini nerazdvojnu cjelinu



НАРОДНА
БИБЛИОТЕКА
ЗВОРНИК

Na običnom šapirografu umnožen materijal, u stvari je »Univerzalov informator«, koji se jednom mjesečno, u 250 primjeraka dijeli zaposlenim članovima kolektiva. Najvažnija problematika kolektiva: plan, ostvarenje, odnosi, dobri i loši primjeri iz pojedinih osnovnih organizacija, omogućavaju da se dobije slika života kolektiva. U svakom slučaju taj informator, neposredno zainteresovanim članovima kolektiva, omogućava bolji uvid nad onim što kako i koliko rade.

Primjer »Univerzala« ne bi trebalo da ostane i usamljen. Na ime, problem informisanja sada postaje jedan od ključnih uslova većeg i efikasnijeg razvoja neposrednog samoupravljanja koje se ne može zamisliti i bez neposrednog učešća radnog čovjeka. A, samo dobro informisan radni čovjek može odgovorno učestvovati u rješavanju pitanja života i rada. Bez toga, on je samo mašina za glasanje.

U našim uslovima, čini se, pravljenje ovakvih informatora treba postaviti tako da se poslije određenih odluka, sjednica radničkog savjeta i sl. na najjednostavniji način, kako se umnožavaju i ostali materijali, umnoži i informacije pa podijele u kolektivu. Takvo informisanje ne bi trebalo zaustaviti samo na prenošenju zaključaka, već i kako je došlo do tih zaključaka.

I, najzad, ne bi smjela da postane to i jedina, isključiva forma informisanja. Usmena riječ, aktivnost komunista, ostaje svakako presudna u informisanju.

Informisanje kolektiva bi se na taj način vrlo dobro uklopilo u ono što dobijaju preko »Glas sa Drine«, za komunu, odnosno »Oslobođenja« za Republiku i cijelu zemlju.

Kroz tu cjelinu u ovoj oblasti informisanja radio i televizija su dio lanca, koji informisanje upotpunjuje.

Vrijeme u koje ulazimo je po dinamici takvo da i lijepi rezultati koje imamo ne zadovoljavaju. Trebamo uraditi još poslova. Prihvatajući način informisanja preko »Glas sa Drine« kroz »Oslobođenje«, kolektivi su napravili, samim tim, presudan korak — stvorili uslove da se gradi jedan nov odnos prema informisanju. Ostaje da se to upotpuni i u samim preduzećima. Upravo radi toga i iznosimo iskustvo »Univerzala«.

MIJENJAJU SE BOJE »ZELENOG TEPIHA«

Vec nekoliko godina u zborničkoj komuni osjeća se izuzetna živost. Popravlja se i grade putevi, elektrificiraju sela, podižu čitaonice, škole i domovi. Čitava su naselja i područja izmijenila lik.

U ovom dinamičnom periodu puno je koje čega urađeno i u oblasti poljoprivrede, u kojoj sredstva za život obezbjeđuje najveći broj stanovnika. Najznačajnije je, svakako, to što je uveliko izmijenjena struktura bilja. Na više stotina hektara zemljišta posijana je djetelina i druga krmiva, čime su postavljeni prilično solidni temelji za unađenje stočarstva. Jagođe, ribizle i maline zasade ne su na površini od osam desetak hektara. Boranija za tržište uzgaja se na oko 50 hektara itd.

Ove su kulture doskora bile nepoznate mnogim ovdašnjim ljudima. One su ipak, donijele, ove godine, daleko veće prihode nego žitarice. Ima seljana koji su samo prodajom jagoda, sa dunuma dva, dobili preko 10 hiljada dinara tvrdi Milan Mijić, zamjenik direktora Poljoprivredno-industrijskog preduzeća »Zvornik« koje je nosilac unapređenja poljoprivrede.

Pošto se novo bilje potvrđilo kao značajan činilac u povećanju životnog standarda stanovništva i ove godine će se raditi na njegovom širenju. U tom cilju stručnjaci PIP-a već obilaze sela i tumače kako se koje uzgaja, razmnožava. U isto vrijeme se obezbjeđuju sadnice, sjemenja, malinama i ribizlama, dakle — Planirali smo da, po red ostalog, udvostručimo površine pod jagodama, malinama i ribizlama, dakle da ih zasadimo na još 80 hektara. Sadnice će regenerirati naše Preduzeće, kao što je i do sada činilo.

Uskoro ćemo početi da sklapamo i ugovore, o preuzimanju ovog voća u kojima će biti fiksirane i cijene kaže Mijić.

Značajna pažnja u proteklih nekoliko godina posvećena je i živinarstvu. U proljeće PIP je proizvodio u inkubatorskoj stanici u Karakaju oko 300 hiljada pilića o koje su se kupci prostom otimali. U ovoj će se godini inkubatorska stanica proširiti, pa će moći izležiti 800.000 pilića. Zapat kokosiju nosilja povećace se sa sadašnjih 3.000 na 10.000.

PIP namjerava da u buduću novo, konjuktorno voće i povrće uglavnom čuva izvjesno vrijeme, pa tek onda da ga plasira, u vansezoni. Stoga će uskoro proširiti kapacitet svoje 1971. godine izgrađene hladnjače sa 1150 na oko 3000 tona. Novi dio hladnjače raspolagaće takozvanim kontinuelnim tunelima, u kojima će se temperatura moći podešavati, po želji, zavrsno od artikala koji se u njima budu čuvali.

Predvidio je PIP da narednih 12 mjeseci izgradi i lijniju za preradu voća i povrća kapaciteta do 1000 tona. Prerađeno voće i povrće pakovalo bi se u plastične kesice, a potom plasiralo uglavnom u Zvorniku

i okolini. Objekat za ovaj pogon je obezbijeden. Trebalo bi nabaviti samo opremu, za što je namijenjena suma od oko 15 miliona dinara.

H. Z.

U KOZLUKU NEŠTO NOVO

Varošica Kozluk živi svoj skromni život. Marljivo rade njegovi stanovnici svake godine ponešto stvore. Nije to veliko djelo sa stanovišta bogatih, ali je veliko za Kozluka. Teško se ovdje dolazi do dinara. Na tvrdoj zemlji valja uzgajati koji kilogram bamnje ili kvintal-dva jagoda i luka, ili, pak, zaraditi hiljadarku u nekom zapadnosrbijanskom preduzeću, brodeći svaki dan hirovitu Drinu!

Ova, 1974. godina trebalo bi, nešto više nego obično, da donese Kozlučanima na privrednom i komunalnom sektoru.

Od najvećeg značaja za varošicu biće, svakako, skoro puštanje u rad »Veleprometovog Pogona za flaširanje miliona litara kisele vode. Tehnologija eksploatacije kiseljaka već je osvojena. U Pogonu će raditi preko 40 mladića i djevojaka. Zna se: biće to najsiromašniji stanovnici varošice koji do sada, u mnogim slučajevima, nisu imali za što da kupe paklo cigara, ukosnicu, čarape

— U oblasti komunalija, radićemo na regulisanju potoka kroz varošicu. Ruglo je za sve nas. U njegovim krivinama zadržava se sve što bacaju nesavjesni pojedinci ili snesu vode s Majevice. Ljeti se širi neprijatan miris, stvaraju uslovi za pojavu epidemija bolesti — veli Ismail Banjanović, predsjednik Kozlučke Mjesne konferencije SSRN.

Smjeraju Kozlučani, takođe, da oprave dio zadružnog doma koji je nedavno uništio vatra. Bez ovog objekta ne mogu. Otkako su ga izgradili u njemu organizuju priredbe, čitaju štampu i knjige, dogovaraju se o zajedničkim akcijama. Teško se od toga odviči.

Uveliko će se raditi i na rekonstrukciji saobraćajnice. Izvjesno je da će asfaltirati prostor u središtu varošice i 300 metara ulice Edrena, zatim osposobiti za motorna vozila put prema Drini, kojim dovoze iz njiva kući ili odvlače u zapadnu Srbiju kamen i pijesak, žitarice, drvo, voće, mrs.

Tako je Kozluk davno dobio struju, još uvijek su mnoga domaćinstva bez nje, jer ih je mimoišla niskonaponska mreža. Ove godine, međutim, i ona će se širiti. Težište će se staviti na dovođenje elektrike do naselja Slane Bare.

Računice koje su izveli Kozlučani pokazuju da će im za izgradnju komunalija trebati oko pola miliona dinara. Ova značajna sredstva obezbjeđuje posredstvom mjesnog samodoprinos, prikupljanjem priloga od privrednih organizacija i građana. Načelan dogovor o tome već je postignut.

H. Z.

PADINE:

TRIDESET DOMAĆINSTAVA GRADI VODOVOD

Trideset domaćinstava sela Padine pokrenulo je akciju prikupljanja sredstava za izgradnju vodovoda. Svako domaćinstvo treba da obezbijedi po 450.000 starih dinara, tako da će se sakupiti 13,5 miliona starih dinara koliko je potrebno za dovoz vode od izvora Solila. Izgradnja vodovoda treba da počne odmah po izradi projekta.

N. PERIĆ

NAZIRU SE KONTURE MOSTA

Sedmog oktobra prošle godine na svečan način je postavljen kamen temeljac za most na Drini kod Šepka. Od tada je mnogo šta urađeno na ovom objektu koji treba čvršće da poveže bratske narode dva susjedna regiona — istočne Bosne i zapadne Srbije. Na desnoj obali rijeke izbetonirano je ogromno postolje za željeznu konstrukciju, postavljaju se osnove za dva od ukupno četiri, stuba na sredini rijeke pravi se prilaz od lomljenog kamena do mjesta gdje će se nalaziti treći stub, uz desnu obalu, gdje je voda najdublja i najnemirnija.

— Drina svakodnevno mnogo oscilira. Kad je najveća, na nekim

mjestima u koritu, ne možemo da posluje. No, ipak je do sada sve urađeno što je bilo predviđeno operativnim planom — doznali smo razgovarajući s grupom graditelja u kojoj su se nalazili Nikola Đoretić iz Pelagićeva, Stanko Mitrović iz Bačke Palanke, Vojislav Mutavdžić iz Novog Pazara, Ibrahim Kuljić iz Šepka i drugi.

Kolektiv radnika beogradske »Mostogradnje« koji gradi most na Drini nije veliki. Uvišestručiće se, međutim, do proljeća kada treba da se obave najvažniji radovi na mostu dugom preko 300 metara. Za nove graditelje podignuta je stambena baraka i restoran. Uskoro će

pristići i najsavremenije mašine koje zamjenjuju stotine osoba.

Pitali smo naše sagovornike kakvi su izgledi za završetak mosta do predviđenog roka, 29. novembra, Dana Republike i dobili odgovor:

— Nema dilema — na naš veliki praznik mostom će početi da jure kolone automobila i drugih vozila, natovarenih lozničkim cel-vlaknom, šabačkim mineralnim gnojivom, semberijskim kupusom, ugljevitčkim ugljem, brčanskim uljem, kozlučkim kiseljakom.

Do tada, zdravi i srećni bili, drugovi graditelji.

SUSRETI

ŠTA NAM SVE »JEDE« ZARADE?

Znamo li koliko neopravdana bolovanja utiču na dohodak svakog zaposlenog u preduzeću?

Prije nekoliko dana, na jednom sastanku u Zvorniku rečeno je da ima preduzeća gdje dnevno boluje svaki — deseti član kolektiva.

— Zašto se ne spominju imena tih lica koja se neopravdano koriste bolovanjem — pita jedan prisutni.

— Pa, ne plaćamo mi te troškove — odgovara učesnik u diskusiji.

Zabluda. Svako neopravdano bolovanje i te kako pogađa kolektiv. Sredstva odlaze iz svih naših džepova — jedna šteta; i druga, taj radnik ne privređuje — ne zarađuje — druga šteta.

A mi, opet, ne rijetko, eto — »naš je čovjek«, ili »ima ko o tome da vodi računa«, jednostavno, pomažemo ovim ljudima da ne rade, a primaju — platu.

Ovakvi ljudi nam »jedu« zaradu na — klasu.

I, bilo bi dobro da svaki od nas zatraži uvid nad ovim bolovanjima. Pa, ako je neko bolestan — onda neka se liječi; a ako nije — mora da radi.



NEGODOVANJE ZVORNIČKIH TAKSISTA




Народна
Библиотека
Зворник

Zvornički taksisti prijetе. Ukoliko nadležni organi ne preduzmu neke mjere da se spriječi divlje i nedozvoljeno taksiranje — da će odjaviti svoje firme. Kažu da njih osam veoma slabo rade, jer im poslove preuzimaju neregistrovani taksisti. U razgovoru sa njima do-

znali smo da je taj broj, koji obavljaju nedozvoljeno taksiranje, veoma veliki i predstavlja spisak od 40 ljudi. Dodaju, takode, da se taksiranjem bave penzionisani milicioneri, profesori, trgovci, službenici i radnici.

— Mi uredno plaćamo naše obaveze prema društvenoj zajednici koje moramo priznati, nisu male, — kažu neki od njih. Da je samo malo više kontrole svakako bi divljih taksista bilo manje. Jer, kako može taksirati onaj koji radi recimo u prodavnici? Kako može da napusti radno mjesto?

Odgovore na ova pitanja neka daju odgovorni u organima uprave Skupštine opštine Zvornik.



PORAST DINARSKE DEVIZNE ŠTEDNJE



НАРОДНА
БИБЛИОТЕКА
ЗВОРНИК

U Privrednoj banci — Ekspozituri Zvornik sa prošlogodišnjim postignutim rezultatima u štednji mogu biti više nego zadovoljni. Dinarska i devizna štednja znatno je povećana u odnosu na ranije godine. Na kraju prošle godine dinarska štednja iznosila je oko 23, dok devizna 28 miliona dinara. U Banci smatraju da će se štednja u ovoj godini znatno povećati.

PORESKA OSNOVICA 45.000 DINARA

Svi građani koji su u toku prošle godine imali ukupan godišnji prihod preko 45.000 dinara dužni su prijaviti Upravi za Prihode Skupštine opštine Zvornik. Poreska osnovica iznosi 45.000 dinara i prijave se dostavljaju najkasnije do 31. januara ove godine.

U PROŠLOJ GODINI PREKO 240 OBOLJELIH OD ŽUTICE

U Medicinskom centru u Zvorniku kažu da su u toku prošle godine skoro svaki dan imali slučajeva oboljenja građana od zarazne žutice. Takvih slučajeva u zvorničkoj komuni bilo je 243, gdje je najviše zabilježeno u Gornjoj Glumini čiji je broj dostigao i cifru od 21.

I u prvim danima ove godine evidentirano je više slučajeva oboljenja.

Inače na području komune u posljednje vrijeme učinjeno je dosta napora u sprečavanju širenja ove opake bolesti čije su žrtve najčešće djeca.

A SADA — DJELA

1974. godina značajna je po tome što cijela naša zemlja započinje, tako reći, u svim njenim oblicima života i živjeti u duhu novog ustava.

Diskusije o ustavima SF-RJ i SR BiH, kod nas su se organizovale tako da su, zahvaljujući organizaciji

SK i SSRN, njima bili obuvučeni svi građani. Takve diskusije vođene su i o Statutu opštine.

Pred nama je period priprema za biranje delegata, odnosno dovršavanja poslova vezanih za predstojeće kongrese SKJ i SK BiH.

Poslova ima napretek. Njihova karakteristika je, međutim, u tome što prvi i najvažniji posao, onaj od kojeg zavisi i konačan uspjeh leži u — radu, boljoj organizaciji rada, većim efektima rada, i kroz sve to, i povećanju standarda rad-

nih ljudi.

Neki pokazatelji govore da na području opštine Zvornik lični dohoci idu znatno brže od — produktivnosti rada. Očigledno, to je jedno od mjesta gdje se traže — djela.

U stvari, kada se saberu stavovi posljednjih sastanaka: u opštinskim konferencijama SK i SSRN, zatim, logovori u kolektivima, vidljivo je da se to uvjerenje nameće i kao centralni zadatak. To, uostalom, na vrlo određen način postavlja i — proizvođači.

u inostranstvu. Sastanci su bili veoma dobro posjećeni tako da je na njima prisustvovalo 500 radnika. Na ovim skupovima govorilo se o društveno-političkoj i privrednoj situaciji na području zvorničke komune. Naše zemljake na ovim sastancima najviše je interesovalo kako se vratiti u domovinu i naći stalno zaposlenje i na koji način se mogu nabaviti poljoprivredne mašine i slično.

oOo

Prije tri dana u Zvorniku je održan sastanak sa sekretarima organizacija Saveza komunista sa područja komune. Raspravljalo se o zadacima oko evidentiranja mogućih kandidata za organe Saveza komunista

Jugoslavije i Saveza komunista Bosne i Hercegovine. Bilo je riječi o realizaciji programa ideološkog obrazovanja, zadacima na planu ustavnih promjena i brojnom jačanju organizacija Saveza komunista.

oOo

U svim organizacijama Saveza komunista na području zvorničke komune u toku su sastanci na kojima se vodi diskusija o mogućim kandidatima za organe Saveza komunista Jugoslavije i Saveza komunista Bosne i Hercegovine. Na ovim sastancima razmatra se o nacrtima statuta SKJ i SK BiH i o mogućim delegatima za Deseti kongres Saveza komunista Jugoslavije.



**U 15
DANA**

Na području zvorničke komune održani su sastanci sa radnicima privremeno zaposlenim

SVAKE GODINE NOVIH 900 STANOVNIKA



Na području opštine živi 60.976 stanovnika (podaci iz 1973. godine). Svake godine broj stanovnika se povećava za 900. Isto tako opština ima 13.150 domaćinstava, odnosno 122 stanovnika po jednom kvadratnom kilometru. Prosjek Jugoslavije je 72, a BiH 73 stanovnika. Prosječno jedna porodica ima 4,63 čla-

na. Prosjek Jugoslavije 3,99, a BiH 4,39. Inače 68 odsto stanovništva opštine bavi se poljoprivredom. Taj procenat u Jugoslaviji iznosi 49%, a BiH 50%.

Isti podaci za 1971. godinu, koji su se svakako u međuvremenu i mijenjali, govore da je u društvenom sektoru zaposleno 4.450 stanovnika,

odnosno da se broj zaposlenih godišnje povećava za 798 lica, ili 5%, što je iznad prosjeka BiH. Među zaposlenim je 2,8% VSS, 6,7% VK, a polovina zaposlenih je ne-kvalifikovana, ili ima samo nižu stručnu spremu, što, svakako, stavlja pred sve nas i posebne zadatke.

MIJENJAJU SE BOJE »ZELENOG TEPIHA«

Vec nekoliko godina u zborničkoj komuni osjeća se izuzetna živost. Popravlja ju se i grade putevi, elektrificiraju sela, podižu čitaonice, škole i domovi. Čitava su naselja i područja izmijenila lik.

U ovom dinamičnom periodu puno je koje čega urađeno i u oblasti poljoprivrede, u kojoj sredstva za život obezbjeđuje najveći broj stanovnika. Najznačajnije je, svakako, to što je uveliko izmijenjena struktura bilja. Na više stotina hektara zemljišta posijana je djetelina i druga krmića, čime su postavljeni prilično solidni temelji za unapređenje stočarstva. Jagode, ribizle i maline zasade ne su na površinj od osam desetak hektara. Boranija za tržište uzgaja se na oko 50 hektara itd.

Ove su kulture doskora bile nepoznate mnogim ovdašnjim ljudima. One su, ipak, donijele, ove godine, daleko veće prihode nego žitarice. Ima seljana koji su samo prodajom jagoda, sa dunuma dva, dobili preko 10 hiljada dinara. Tvrdi Milan Mijić, zamjenik direktora Poljoprivredno-industrijskog preduzeća »Zvornik« koje je nosilac unapređenja poljoprivrede.

Pošto se novo bilje potvrđilo kao značajan činilac u povećanju životnog standarda stanovništva i ove godine će se raditi na njegovom širenju. U tom cilju stručnjaci PIP-a već obilaze sela i tumače kako se koje uzgaja, razmnožava. U isto vrijeme se obezbjeđuju sadnice, sjemenja, malinama i ribizlama, dakle.

Planirali smo da, po red ostalog, udvostručimo površine pod jagodama, malinama i ribizlama, dakle da ih zasadimo na još 80 hektara. Sadnice će registirati naše Preduzeće, kao što je i do sada činilo. Uskoro ćemo početi da sklapamo i ugovore, o preuzimanju ovog voća u kojima će biti fiksirane i cijene kaže Mijić.

Značajna pažnja u proteklih nekoliko godina posvećena je i živinarstvu. U proljeće PIP je proizvodio u inkubatorskoj stanici u Karakaju oko 300 hiljada pilića o koje su se kupci prostomitali. U ovoj će se godini inkubatorska stanica proširiti, pa će moći izležiti 800.000 pilića. Zapat kokušiju nosilja povećaće se sa sadašnjih 3.000 na 10.000.

PIP namjerava da u buduću novo, konjuktorno voće i povrće uglavnom čuva izvjesno vrijeme, pa tek onda da ga plasira, u vansezoni. Stoga će uskoro proširiti kapacitet svoje 1971. godine izgrađene hladnjače sa 1150 na oko 3000 tona. Novi dio hladnjače raspolažeće takozvanim kontinuelnim tunelima, u kojima će se temperatura moći podešavati po želji, zavisi od artikala koji se u njima budu čuvali.

Predvidio je PIP da narednih 12 mjeseci izgradi i lijniju za preradu voća i povrća kapaciteta do 1000 tona. Prerađeno voće i povrće pakovalo bi se u plastične kesice, a potom plasiralo uglavnom u Zvorniku

i okolini. Objekat za ovaj pogon je obezbijeden. Trebaće nabaviti samo opremu, za što je namijenjena suma od oko 15 miliona dinara.

H. Z.

U KOZLUKU NEŠTO NOVO

Varošica Kozluk živi svoj skromni život. Marljive ruke njegovih stanovnika svake godine ponešto stvore. Nije to veliko djelo sa stanovišta bogatstva, ali je veliko za Kozluka. Teško se ovdje dolazi do dinara. Na tvrdoj zemlji valja uzgajati koji kilogram barmje ili kvintal-dva jagoda i luka, ili, pak, zaraditi hiljadarku u nekom zapadnosrbijanskom preduzeću. Brodeći svaki dan hirovitu Drinu!

Ova, 1974. godina trebalo bi, nešto više nego obično, da donese Kozlucanima na privrednom i komunalnom sektoru.

Od najvećeg značaja za varošicu biće, svakako, skoro puštanje u rad »Veleprometovog« Pogona za flaširanje miliona litara kisele vode. Tehnologija eksploatacije Kiseljaka već je osvojena. U Pogonu će raditi preko 40 mladića i djevojaka. Zna se: biće to najsiromašniji stanovnici varošice koji do sada, u mnogim slučajevima, nisu imali za što da kupe paklo cigara, ukosnicu, čarape.

U oblasti komunalija, radićemo na regulisanju potoka kroz varošicu. Ruglo je za sve nas. U njegovim krivinama zadržava se sve što bacaju nesavjesni pojedinci ili snesu vode s Majevice. Ljeti se širi neprijatan miris, stvaraju uslovi za pojavu epidemija bolesti — veli Ismail Banjanović, predsjednik Kozlučke Mjesne konferencije SSRN.

Smjeraju Kozlucani, takođe, da oprave dio zadrugnog doma koji je nedavno uništio vatra. Bez ovog objekta ne mogu. Otkako su ga izgradili u njemu organizuju priredbe, čitaju štampu i knjige, dogovaraju se o zajedničkim akcijama. Teško se od toga odvicu.

Uveliko će se raditi i na rekonstrukciji saobraćajnica. Izvjesno je da će asfaltirati prostor u središtu varošice i 300 metara ulice Edrena, zatim osposobiti za motorna vozila put prema Drini, kojim dovode iz njeva kući ili odvlače u zapadnu Srbiju kamen i pijesak, žitarice, drvo, voće, mrs.

Iako je Kozluk davno dobio struju, još uvijek su mnoga domaćinstva bez nje, jer ih je mimošla niskonaponska mreža. Ove godine, međutim, i ona će se širiti. Težište će se staviti na dovođenje elektrike do naselja Slane Bare.

Računice koje su izveli Kozlucani pokazuju da će im za izgradnju komunalija trebati oko pola miliona dinara. Ova značajna sredstva obezbjeđuje posredstvom mjesnog samodoprinosu, prikupljanjem priloga od privrednih organizacija i građana. Načelan dogovor o tome već je postignut.

H. Z.

PADINE:

TRIDESET DO- MAĆINSTAVA GRADI VODOVOD

Trideset domaćinstava sela Padine pokrenulo je akciju prikupljanja sredstava za izgradnju vodovoda. Svako domaćinstvo treba da obezbijedi po 450.000 starih dinara, tako da će se sakupiti 13,5 miliona starih dinara koliko je potrebno za dovod vode od izvora Solila. Izgradnja vodovoda treba da počne odmah po izradi projekta.

N. PERIĆ

KISELJAK:



НАРОДНА
БИБЛИОТЕКА
ЗВОРНИК

SVE VIŠE GOSTIJU

Banjsko lječilište — Vitinički Kiseljak, 24 kilometra udaljeno od Zvornika, čuveno po izvorima mineralne vode, ima ambicija da postane jedno od posjećenijih izletišta Podrinja i šireg područja. O ovom najbolje potvrđuju podaci da je u toku prošle godine Kiseljak posjetilo blizu 3.000 gostiju iz Mačve, Semberije i Podrinja. Većoj posjeti omogućio je asfaltirani put u dužini od šest kilometara.

Mada je u Kiseljaku riješeno niz komunalnih problema, ipak su oni u dobroj mjeri prisutni. Tokom ljetne sezone siabo je snabdjeveno poljoprivrednim proizvodima, nemaju nekih zanatskih radnji, trgovine u dobroj mjeri nisu snabdjevene, a da se ne govori o dopremi štampe.

— U toku ove godine aktivnost Mjesne zajednice u Kiseljaku usmjeriće se na rekonstrukciju postojeće električne mreže. Akcija je već u toku, a u rekonstrukciju je potrebno uložiti oko 150.000 dinara. Jedan dio ovih sredstava obezbjeđiće i sami građani u visini od oko 60.000 dinara. Po red toga predviđa se proširenje vodovoda, a računa se izgraditi i kanalizacija — kaže predsjednik Mjesne zajednice Milan Mitrović.

Ipak čini nam se da je Kiseljak do sada mogao biti uredeniji. Da se više vodilo računa o samom uređenju naselja, da je bilo više inicijative od strane društveno-političkih organizacija ovog mjesta i drugih faktora, svakako da bi Kiseljak sada imao sasvim drugačiji izgled. Time bi ovo mjesto posjetilo više gostiju koji ostavljaju znatan dio sredstava od čega živi najveći broj žitelja ovog mjesta.

Nedeljko PRIĆ

ŠEPČANI SE

SPUŠTAJU U RAVAN



НАРОДНА
БИБЛИОТЕКА
ЗВОРНИК

VELIKI BROJ KUĆA PODIŽE SE NA PUTU ZVORNIK – BIJELJINA

U Donjem Sepku, onom uz samu Drinu, pred posljednji rat nalazile su se samo dvije zgrade: žandarmerijska kasarna i han Abida Kadrića. U prvoj je, kažu, za vrijeme prvog svjetskog rata boravio zloglasni austrijski general Poćjorek i posmatrao kako mu trupe napreduju prema Loznici, a onda bezglavo bježe pod nalemom srpskih rodoljuba, a u drugoj su se odmarali Bijeljinci i Janjanci vozeći zaprežnim kolima povrće prema Zvorniku, a i Zvorničani, prateći do savskih pristaništa u Bosanskoj Rači i Brčkom toware oraha, kestena, suve šljive, hrastove šišarke.

Abidov han je srušen odmah iza rata, a nedavno je umro i njegov bivši vlasnik. Kasarna je ostala. Samuje i propada. Međutim, u podnožju brežuljka na kojem, uz krivudavu i još zakratko prašnjavu cestu Zvornik — Bijeljina, odnedavno nastaje novo naselje. Već je podignuto preko dvadeset lijepih kuća i mnoštvo sporednih objekata. Postoje prodavnica PIP-a »Zvornik« i dvije kafane: Muje Avdića, na mjestu bivšeg hana, i Hajdara Kasića. Ovaj drugi gostioničar upravo gradi još jedan veleljepan trospratni poslovno-stambeni objekat, na samoj lijevoj obali Drine. Lokacija kakvu može poželjeti svako naše ugostiteljsko preduzeće!

— Prvi je ovdje šljegao iz Gornjeg Šepka, oko dva i po kilometra odavde, Safet Hasanović. Potom je svake godine izgradilo kuće još po nekoliko ljudi — kaže 67-godišnji Rifat Kadrić, živa enciklopedija šepačka, krijepeći se »kod Muje« čašicom šljivovice.

Nije teško pogoditi razloge pomjeranja Gornjošepčana. U ravni se lakše živi. Ne pentra se čovjek po brdu, nema oštih majevičkih vjetrova. Odavde se za čas stigne u zapadnu Srbiju, gdje radi pedesetak Šepčana, na tamošnje pljace sa korpom proizvoda, u Zvornik, centar komune i sl.

— Došljaci su podigli cijenu zemljišta na oko 20.000 dinara po dunumu. Nije skuplje ni u nekim gradovima. Prije pet-šest godina, kada ovdje nije bilo ni jedne kuće, dunum zemljišta mogao se kupiti za dvije-tri hiljadarke — tvrdi starina Kadrić.

Na Drini u Donjem Sepku odskora se gradi most. Biće gotov pred kraj ove godine. Njime će se seocetu otvoriti svijetla perspektiva, jer će postati raskrsnica puteva za Zvornik, Bijeljinu, Sabac, Valjevo, Banju Koviljaču, a prema mnogim nagovještajima i turističko-rekreacioni centar. Trebalo bi planirati prostor za ulice, razvija stihijno, kao do sada. Trebalo bi planirati prostor za ulice, društvene objekte, privatne stambene zgrade.

Ne unese li se reda u razvitak Donjeg Šepka, izvjesno je da će se društvo naći u položaju da mora tražiti da se nasilno sruši neka zgrada, udžerica. A zna se da to uvijek iziskuje velika sredstva za obeštećenje vlasnika objekata.

U TITOV FOND 10.000 DINARA

Na posljednjoj sjednici Opštinske skupštine Zvornik, koja je održana pred kraj prošle godine, prihvaćena je odluka da se Opština Zvornik učlani u Titov fond za stipendiranje mladih radnika. Tokom narednih deset godina u Fond će se uplaćivati po 10.000 dinara.

Inače, inicijativa o formiranju Titovog fonda prihvaćena je i u našoj komuni, tako da je veći broj radnika i društveno-političkih organizacija već donio odluku o pristupanju u ovaj Fond.

KRATKE VIJESTI

★ Pri Sportskom centru u Zvorniku, kao sekcija, trenutno radi karate klub. Klub okuplja oko 30 omladinaca. U toku ove godine se očekuje da će Sekcija prerasti u Klub.

oOo

★ Sekcija stonog tenisa u Zvorniku okupila je oko sebe blizu 40 hiljada ovog sporta. Ovo interesovanje se pojavilo poslije svjetskog prvenstva koje je održano u Sarajevu.

oOo



★ U Sportskom centru stvorene su sve mogućnosti za sportsku rekreaciju građana. Pod rukovodstvom sportskih stručnjaka građani se mogu koristiti prostorijama Centra svakog petka i nedjelje po dva sata.

oOo

★ Tokom prošle godine u odbojkaški klub u Zvorniku imao je nekoliko bezuspješnih nastupa. Klub koji okuplja oko 40 omladinaca pod rukovodstvom Mirka Popovića, u toku ove godine trebao bi da se takmiči sa nižerazrednim klubovima.

REPREZENTACIJA JUGOSLAVIJE GOSTUJE U ZVORNIKU

- ♦ Ženske reprezentacije Jugoslavije i Bosne i Hercegovine gostovaće u subotu u Zvorniku
- ♦ Susret reprezentacija pobudio veliku pažnju

Do kraja januara ljubitelji sporta u Zvorniku imaju priliku da posmatraju nekoliko košarkaških utakmica. U prvom redu posmatraće igru najboljih košarkašica Jugoslavije i SR Bosne i Hercegovine. Ove dvije ekipe sastaje se već u subotu u sali Sportskog centra u Zvorniku. Dvoboj pomenutih ekipa već je pobudio interesovanje ljubitelja košarke i vjeruje se da će sala biti pretijesna za gledaoce.

Krajem januara u Zvorniku počinje takođe žensko juniorsko prvenstvo u košarci. Pored Zvornika učestvovaće ekipe iz Sarajeva, Tuzle, Banja Luke, Mostara i Zenice. Takmičenje će se održati 30. i 31. januara.

Pored ovih takmičenja održaće se i tradicionalno takmičenje košarkaša pod nazivom »Zimska liga«. U ovom takmičenju uzeće učesće ekipe iz Šapca, Loznice, Tuzle, Malog Zvornika i Drina iz Zvornika.

Svakako da organizatorima ovih takmičenja treba odati puno priznanje, pogotovu kad se radi o gostovanju reprezentacija Jugoslavije i SR Bosne i Hercegovine. Biće to prilika da Zvorničani još jednom uživaju gledajući ovaj sport.

M. O.

Takmičenje u okviru Malih olimpijskih igara

DŽEMIDŽIĆ I IGNJATOVIĆ NAJBOLJI

Da su se Zvorničani zaželjeli sporta najbolje pokazuje prepuna dvorana Sportskog centra gdje je ovih dana održano Opštinsko prvenstvo u gimnastici u okviru »Malih olimpijskih igara« za učenike i učenice srednjih škola. Ono što su pokazali omladinci i omladinke na spravama je za svaku pohvalu. Posebno što je padalo u oči na ovom takmičenju je masovnost.

U muškoj konkurenciji ubjedljivo najbolji je bio Nedžad Džemidžić, učenik Ekonomske škole sa ukupno osvojenih 44 boda. Drugo i treće mjesto pripalo je učenicima Gimnazije, Draganu Ignjatoviću i Dimitriju Kojiću sa 40,5 i 38 bodova.

Gordana Jovanović, učenica Gimnazije sa osvojenih 29 bodova osvojila je prvo mjesto u ženskoj konkurenciji. Druga je Vojna Manojlović, takođe učenica Gimnazije sa 25, dok je treće mjesto pripalo Mirzani Duškunović sa 23 osvojena boda.

Na kraju još da dodamo da prvoplasirani i drugoplasirani sa ovog takmičenja već 2. marta ove godine odu na Regionalno takmičenje. Mjesto gdje će se održati takmičenje još nije određeno.

Sead HAMBIRALOVIĆ

ODRŽANI PRVI TRENINZI



НАРОДНА
БИБЛИОТЕКА
ЗВОРНИК

Zvornička Drina, jesenji lider Sjeveroistočne zone, održala je juče svoj prvi trening. Na treningu nije primijećen nijedan novi igrač, što znači da će Drina u nastavku prvenstva nastupati sa istim igračima koji su igrali u jesenjem prvenstvu.

U razgovoru sa trenerom Kuršumovićem saznali smo da će prvi period priprema igrača biti obavljen u sali Sportskog centra, gdje postoje svi uslovi za normalan rad.

Inače, pripreme su počele nešto ranije u odnosu na ranije godine, vjerovatno u želji da one budu što bolje, jer, želja igrača je da zadrže vodeće mjesto. Njima na ruku ide i činjenica da svi Drinini konkurenti dolaze u Zvornik. To joj stvara šanse da osvoji nove bodove od jačih protivnika.

U posljednje vrijeme bilo je dosta govora da će Sejdinović napustiti Slobodu i vratiti se u Zvornik. Do ovog pojačanja još nije došlo.